

## 1868 - Préf. Lous Cants de l'Aubo – Albert Arnavielle

Ço qu'a di Mistral

Aquest an, es aquéli de la ribo drecho dóu Rose, es li felibre dóu Lengadò qu'an tengou lou le.

Di cause di Ceveno, di coumbo carbouniero de Bessejo, une voues claro e valèto s'es enaurado vers lou cèu: es la voues d'Albert Arnavielle, un jouine felibre d'Alès, que nous a douna si *Cants de l'Aubo* (Nîmes, emp. Roumieux, 1868). Bello jouinesso! eternalo font d'amour, d'estrambord e de gràci! lou vers d'aquéu jouvènt es ardit coume un cat-fèr, nouvèu, beluguejant e fres coume l'eigagno. Coume i'a, m'es avis, de pouèsio bloundo o molo, eiçò 's de pouèsio nerviouse e bruno. Acò gisclò dóu cor, acò sourgènto pur de la roco cevenolo; acò 's escrincela, acò 's acoulouri pèr uno man d'artista: Arnavielle es dóu païs, Arnavielle es disciple dóu marqués de La Faro-Alès, mai disciple passa mèstre. Counèisse rèn de mai sincère, de plus viéu, de plus ardènt que sis amour emé Teletò; e sabe gaire en-liò de moussèu mai lusènt, mai calourènt, mai barbelant e mai terrible que soun *Estatuio*. Li Ceveno an soun pouèto, soun pouèto naturau, terrenau, valerous; es li Ceveno que se revihon à la vido, à la vido sanitouso de nosto Lengo d'O. Mai, avans de quita lou troubaire raiòu, encaro un mot: quand se prouclamè lou dogmo de la Councepcioun Inmaculado, la bulo apoustoulico fuguè traduco dins tóuti li lengo... Or, sabès quau fuguè carga de la lengo d'O? Arnavielle .

Gui de Mount-Pavoun  
25 d'Outobre 1868

(Crounico felibrenco de *l'Armana prouvençau* de 1869.)

© CIEL d'OC – 2009